

I

**SASTANAK U EMINOVCIMA  
I SMOTRA U BOŠNJACIMA**

## BRIŽLJIVE PRIPREME ZA FORMIRANJE BRIGADE

U podgrmečkom selu Eminovcima, nedaleko od Sanskog Mosta, održana je vojno-politička konferencija posvećena formiranju Druge kраjiške narodnooslobodilačke udarne brigade. Konferenciji su prisustvovali Osman Karabegović, politički komesar Operativnog štaba za Bosansku krajinu, Slavko Rodić, zamjenik komandanta pomenutog štaba, zatim Milorad Mijatović, komandant, Veljo Stojnić, politički komesar i Moni Levi, zamjenik političkog komesara Prvog kраjiškog (podgrmečkog) narodnooslobodilačkog partizanskog odreda. U radu konferencije učestvovali su Durin Predojević, komandant, i Đuro Šrbac, politički komesar Prvog udarnog bataljona Prvog kраjiškog (podgrmečkog) odreda, Ranko Šipka, komandant i Niko Jurinčić, politički komesar Prvog udarnog bataljona Drugog kраjiškog (kozarskog) narodnooslobodilačkog partizanskog odreda.

Na konferenciji je brižljivo raspravljanu o potrebi i značaju formiranja Druge kраjiške udarne brigade, o njenom osposobljavanju da uspješno tuče okupatora i domaće izdajnike. S pravom je naglašeno da se u brigadu uključe udarne jedinice odreda - bataljoni - da bi ona odmah bila spremna da vodi složene i teške borbe.

Da bi se donijela odluka koje su jedinice borbeno i politički najpripremljenije da sačinjavaju brigadu, od komandanata i političkih komesara je zatraženo da ocijene kakvo je borbeno stanje i raspoloženje u udarnim bataljonima. Niko Jurinčić je objasnio da Prvi udarni bataljon Drugog kраjiškog (kozarskog) odreda sačinjavaju tri čete, da je jedna ostala u Kozari, prilikom proboga iz neprijateljskog obruča, daje treba vratiti u sastav bataljona. I ostale čete, vojnički i politički, bile su dobro pripremljene i imale dovoljno oružja. Donekle su oskudjevale u municiji, ali su preduzimane mjere da se to povoljno riješi. Komandant Ranko Šipka je saopštio da Prvi bataljon ima 280 naoružanih boraca, 26 puškomitrailjeza, teški mitraljez, ručni minobacač i 7 minobacačkih granata. Trenutno nezadovoljan brojnim stanjem, Šipka je zatražio da 50 dobrovoljaca, vičnih rukovanju oružjem i raspoloženih da se bore, popune bataljon i povećaju njegovu udarnu - vatrenu moć.

Komandant Đurin Predojević gorovio je o stanju u Prvom udarnom bataljonu Prvog kраjiškog (podgrmečkog) partizanskog odreda, podsjetio da je formiran na osnovu Statuta proleterskih udarnih brigada, da ima tri streljačke i Prateću četu. Od naoružanja bataljon je imao 310 pušaka, 13 puškomitrailjeza, 4 teška mitraljeza, 2 minobacača i 7 minobacačkih granata. Đurin nije prečuo daje borbena gotovost jedinice dobra, ali poslije reorganizacije, da postoji višak od 85 pušaka ...

- Odstranili smo sve one koji nisu za udarnu brigadu - nastavio je on. - Reorganizaciji smo morali pristupiti i zbog priličnih gubitaka u posljednje vrijeme. Pored toga, uslijed velikih napora neki borci su oboljeli i hronično premoreni. Samo iz Prve udarne čete, u posljednje tri akcije, iz stroja je izbačeno 70 boraca. Bataljon moraju popuniti dobri i hrabri borci. Najviše omladinaca smo vratili iz Prvog udarnog u pozadinske jedinice.

Pažljivo slušajući Slavko Rodić nije izdržao da ne pripita:

- Kako to, druže Durine, da omladinci ne žele da se bore u udarnoj brigadi?

Predojević je razložno dodao da su to, uglavnom, bolesni i omladinci koji nisu služili vojsku, niti su završili neki vojnički kurs, da su došli iz podgrmečkih sela potpuno nepripremljeni za udarnu jedinicu. Stoga su dvije omladinske čete preformirane u jednu, dovoljno snažnu i solidno pripremljenu za uključivanje u sastav udarne brigade. Na kraju Predojević je iznio da borcima nedostaje odjeća, obuća i lijekovi.

Poslije upoznавanja sa stanjem u udarnim bataljonima razgovaralo se o sastavu štaba brigade. Politički komesar Operativnog štaba za Bosansku krajinu obavijestio je daje Vrhovni štab postavio za komandanta Druge kраjiške udarne brigade Ratka Martinovića, za zamjenika komandanta Đurina Predojevića, a za aolutičkog komesara Niku Jurinčića. To je objavljeno i u Biltenu Vrhovnog štaba :a junii, juli i avgust 1942 g. Zamjenik političkog komesara nije postavljen. Nešto časnije, 13. avgusta 1942, štab brigade dopisom tražio je da se Rudi Kolak, sekretar Oblasnog komiteta KPJ na teritoriji Petog kраjiškog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda uputi na dužnost zamjenika političkog komesara bri- nje. Čak je navedeno da Kolak želi da dođe u udarnu brigadu i daje obezbijedio zamjenu na dotadašnjoj dužnosti. Traženju nije udovoljeno i Dušan Misirača je lešto kasnije postavljen na dužnost zamjenika političkog komesara.

Konferencija je završena čitanjem Statuta proleterskih brigada, usvajanjem zaključaka i pozivom da se sprovedu u djelu.

Iz zaključaka i dopisa štaba brigade Operativnom štabu za Bosansku krajinu vidi se daje nedostajalo sanitetsko osoblje, lijekovi, odjeća i obuća, tovarna ;rla, zaprežna kola, sredstva za održavanje lične higijene i materijal za pisanje. Jkazano je, takođe, na potrebu da se 10 bolničara i bolničarki, koliko ih je tre- lutno bilo u sastavu brigade, upute na bolničarski kurs da steknu potrebna zna- ija u pružanju prve pomoći i njezi ranjenika. Zahtjevi su brižljivo razmotreni u operativnom štabu i preduzimane mjere da se uđovolji, koliko je to bilo mogu- e, traženju štaba brigade. To potvrđuje, pored ostalog, dopis Operativnog štaba, id 11. avgusta 1942. štabu Petog kраjiškog odreda, u kome se kaže:

»Kao što vam je poznato ovih dana je formirana Druga kраjiška narodnoos- Dbodilačka udarna brigada koju sada treba snabdjeti odjećom, obućom, vešom svim ostalim potrebama, pošto je Brigada za sada vrlo slabo opremljena.

Zbog toga sakupite koliko god možete sapuna, veša, a naročito kože za panke i svega ostalog što je potrebno i pošaljite to po svojim kuririma što hit- ije ovom štabu.<sup>1</sup>

Svakog časa, tako reći, preduzimane su konkretne mjere da se jedinice bri- ade sređuju, učvršćuju i popunjavaju. Osjećala se potreba da se svima rukovo- iocima i borcima dobro protumači zašto se formiraju krupnije udarne jedinice kakav je njihov značaj za rasplamsavanje narodnooslobodilačke borbe. Stoga :uslijedila konferencija svih vojnih i političkih rukovodilaca u brigadi, od ko- iandanata do desetara i političkih delegata. Najviše se razgovaralo o izvršava- ju dužnosti svakog starještine, njihovom uticaju na borce, moralnom liku i hrab- )sti. Disciplina se mogla učvršćivati, rečeno je, vojnim mjerama i upornim po- tičkim radom. Jedan od učesnika govorio je o značaju formiranja udarnih je- inica i njihovim zadacima. Pažnja je posvećena vojnom i političkom ponašanju /akog partizana u udarnim jedinicama. Na kraju je istaknuto da se život na po- »žaju, u logoru, na maršu, u borbi, mora odvijati u skladu sa vojničkim pravi- ma i svjesnom disciplinom. Popularisan je značaj bratstva i jedinstva naših na- >da i narodnosti u borbi protiv neprijatelja.

1 Za dokument ne postoje evidencijski podaci.

U toku priprema za smotru brigade uslijedio je napad neprijatelja na Dabar. Bio je to napad na položaje bataljona »Petar Škundrić«, čiji je štab zatražio pomoć da neprijatelja lakše odbije. Upućene su dvije čete da iznenada udare u bok neprijateljskog streljačkog stroja. Do borbe, međutim, nije došlo jer je neprijatelj, po svemu sudeći, prozrio šta mu se spremo i trkom umakao.

U štabu brigade intenzivno se radilo. Brinulo se o svemu što je neophodno za predstojeće pokrete i napade na veća i manja neprijateljska uporišta. Aktivnost je pojačana kad je Ratko Martinović stupio na dužnost komandanta brigade. Zajedno sa političkim komesarom Nikom Jurinčićem, on je insistirao da Operativni štab pomogne da se što prije u brigadu uputi ljekar i dovoljne količine sanitetskog materijala. Vrštene su pripreme za smotru jedinica brigade, popunjavani štabovi bataljona i komande četa. Štab brigade u to vrijeme se nalazio u Rodića kućama u Bošnjacima.

Kada je dopisom Operativnog štaba, 12. avgusta 1942, obaviješten o formiranju Druge kраjiške, Vrhovni štab je odgovorio da je zadovoljan formiranjem brigade i postavljanjem Ratka Martinovića za njenog komandanta, daje pravilno da se ona angažuje u borbama kod Sanskog Mosta i na Manjači. Na taj način je mogla štititi sjeverozapadne prilaze Mrkonjić-Gradu i doprinijeti da se lakše ostvari zamisao o likvidaciji neprijateljskog garnizona. Cak je sugerisano, ako se ukaže potreba, da se izdvoji neki bataljon Druge kраjiške udarne brigade da učestvuje u napadu na Mrkonjić-Grad.

## SMOTRA U BOŠNJACIMA

Naredba o formiranju Druge kраjiške narodnooslobodilačke udarne brigade izdana je 2. avgusta 1942, a smotra je izvršena 14 dana kasnije, 16. avgusta, na jednoj zaravni sela Bošnjaka, nedaleko od mrgodnih visova planine Grmeča. Smotri je prisustvovao Košta Nađ, komandant Operativnog štaba za Bosansku krajinu, poznat po junaštvu u bojevima u Španiji, bitkama na Prijedoru, Ključu i drugim mjestima. Krajišnici su posebno cijenili njegovo komandantsko umijeće u planiranju i izvođenju složenih ratnih potvjeta. Uz Kostu Nađa bili su Ratko Martinović, Niko Jurinčić i Đurin Predojević. Bataljoni su bili postrojeni jedan iza drugoga, najprije Prvi, zatim Drugi i Treći, a zatim posada protutenkovskog topa, četiri minobacača i više teških mitraljeza. Na čelu Prvog bataljona bili su: Ranko Šipka, komandant, Idriz Čejan, politički komesar, Milan Muharem, zamjenik komandanta i Milan Vuković, zamjenik političkog komesara. Komandant Drugog bataljona bio je Đuro Štrbac, politički komesar Mile Malešević. Trenutno nije bilo popunjeno mjesto zamjenika komandanta i političkog komesara. Treći bataljon imao je komandanta Mladu Obradovića, političkog komesara Milana Vrhovca, zamjenika komandanta Ljubana Crnobrnju i zamjenika političkog komesara Rajka Radetića. Komandir Prateće čete bio je Mile Ševo, a politički komesar Košta Banjac. Brigadni sanitet nije bio u cijelosti formiran. Postojala je ekipa bolničarki i tražen je rukovodilac sanitetske službe. Na tu dužnost stiće nešto kasnije Morie Levi, prvoborac i student medicine.

Ratko Martinović upoznao je komandanta Operativnog štaba Kostu Nađa, da brigadu sačinjava 1.200 boraca, da su naoružani sa 56 puškomitrailjeza, 1.000 pušaka, 5 teških mitraljeza, 8 minobacača i jednim protivtenkovskim topom. Borci i rukovodioци bili su veoma mladi, a svaki treći član KPJ ili SKOJ-a. Njih 125 bili su članovi KPJ, 63 kandidati za člana KPJ i 282 skojevci.

Smotra je počela uobičajenom predajom raporta, a nastavljena defileom bataljona ispred komandanta i ostalih članova Operativnog štaba i okupljenog naroda. Borci su čvrsto gazili, zatravljena zaravan je podrhtavala, zadivljeni

mještani netremice ih posmatrali, ushićenje iskazivali spontanim pljeskom i pozdravima.

Politički komesar Operativnog štaba Osman Karabegović govorio je borcima i narodu o razvoju narodnooslobodilačke borbe u Bosanskoj krajini, o uspjesima i teškoćama, pokušajima izdajnika da raspiruju bratoubilačke obraćune, stalnom angažovanju Partije da se to osujeti i sasvim sprijeći. On je istakao da okupator i njegovi pomagači ne prezazu od zločina, da ubijaju nedužne ljude, čak žene i djecu. To se obistinilo i junsко-julskih dana kada je tutnjala neprijateljska ofanziva na Kozari, ubijeno ili odvedeno u logore smrti hiljade djece i žena iz pustomih kozarskih sela. Govorio je i Ratko Martinović o izdajničkoj ulozi Draže Mihailovića i četničkih jedinica.

Svečanost je nastavljena čašćenjem, kolom kozarskim i gromoglasnim natpjevavanjem kolovoda. Starije žene su nutkale borce da nešto prezalogaje, dovodili ih improvizovanim soframa, čaršavima razastrtim na travi, prepunima mesa, kolačića i sira. Zadovoljan onim što vidi i čuje, procjenjujući da je moral i borbeno raspoloženje na visini, štab brigade odlučio je da se ubrzaju pripreme i napad na neprijateljsko uporište u Vrpolju.